

2023 1 31
2023 01 01 2023 12 31

A.1

| | | | |
|--|--------------------|--|------------------------|
| | | | / / |
| | | | 487 |
| | 487 | | / / |
| | / / | | C3252 |
| | 118.197323 | | 26.651559 |
| | 913507007821750903 | | |
| | | | 13859391219 |
| | | | 13706913776 |
| | | | 2006 30 |
| | | | 913507007821750903001U |

A.2

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|-----|-----|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TS003 | | 20 | | | 50 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TS004 | | 8 | | | 50 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TS005 | | 8 | | | 70 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TS006 | | 2 | | | 12 | | | | | | | | | | | |
| | | | TS007 | | 10 | | | 20 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TS008 | | 12 | | | 20 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TS009 | | 2 | | | 5 | | | | | | | | | | | |

A.3

| 1 | MF0001 | | | / | HW48 | 321-026-48 | | | 1600 | | / | / | / | / | TS001 | 50 | |
|---|--------|--|--|---|------|------------|--|--|------|--|---|---|---|---|-------|----|--|
| 2 | MF0002 | | | / | HW08 | 900-204-08 | | | 60 | | / | / | / | / | TS007 | 20 | |
| 3 | MF0002 | | | / | HW08 | 900-213-08 | | | 200 | | / | / | / | / | TS005 | 70 | |
| 4 | MF0003 | | | / | HW17 | 336-064-17 | | | 200 | | / | / | / | / | TS002 | 40 | |
| 5 | MF0004 | | | / | HW12 | 900-252-12 | | | 120 | | / | / | / | / | TS004 | 50 | |
| 6 | MF0004 | | | / | HW21 | 336-100-21 | | | 60 | | / | / | / | / | TS003 | 50 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|--|--|---|------|------------|--|--|--|---|-----|---|---|---|---|-------|----|
| 7 | MF00 04 | | | | / | HW49 | 900-039-49 | | | | , | 30 | / | / | / | / | TS006 | 12 |
| 8 | MF00 04 | | | | / | HW49 | 900-041-49 | | | | , | 150 | / | / | / | / | TS008 | 20 |
| 9 | MF00 04 | | | | / | HW50 | 772-007-50 | | | | | 5 | / | / | / | / | TS009 | 5 |

A.4

| | | | / | | | | | | | | | |
|---|-------|--|---|---|------|------------|--|--|--|---|--|----|
| 1 | TS007 | | | / | HW08 | 900-204-08 | | | | , | | 0 |
| 2 | TS005 | | | / | HW08 | 900-213-08 | | | | , | | 3 |
| 3 | TS004 | | | / | HW12 | 900-252-12 | | | | , | | 0 |
| 4 | TS002 | | | / | HW17 | 336-064-17 | | | | | | 3 |
| 5 | TS003 | | | / | HW21 | 336-100-21 | | | | | | 3 |
| 6 | TS001 | | | / | HW48 | 321-026-48 | | | | | | 20 |
| 7 | TS006 | | | / | HW49 | 900-039-49 | | | | , | | 0 |
| 8 | TS008 | | | / | HW49 | 900-041-49 | | | | , | | 2 |
| 9 | TS009 | | | / | HW50 | 772-007-50 | | | | | | 0 |

A.5 /

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | | | | | / | / | |
| | | | / | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |

A.6

| | | | | |
|--|---|---|------|---|
| | | / | | |
| | 1 | | 1600 | 0 |
| | 2 | | 60 | 0 |
| | 3 | | 200 | 0 |
| | 4 | | 200 | 0 |
| | 5 | | 120 | 0 |
| | 6 | | 60 | 0 |
| | 7 | | 30 | 0 |
| | 8 | | 150 | 0 |
| | 9 | | 5 | 0 |
| | | | 2425 | 0 |

| | |
|--|------|
| | |
| | VOCs |

A.7

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------|------------|--|--|--|---|-------|--|-----|--|------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | / | | | | | | | | / | | | | | | |
| 1 | | | / | HW08 | 900-204-08 | | | | , | 60 | | R9 | | SM 040 500 05 | / | / |
| 2 | | | / | HW08 | 900-213-08 | | | | , | 198.4 | | D10 | | F07 020 039 | / | / |
| 3 | | | / | HW12 | 900-252-12 | | | | , | 120 | | D10 | | F07 020 039 | / | / |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|------|------------|--|--|--|-----|--|-----|--|--|-------------------|---|---|
| 8 | | | / | HW49 | 900-041-49 | | | | 149 | | D10 | | | F07 020 039 | / | / |
| 9 | | | / | HW50 | 772-007-50 | | | | 5 | | D1 | | | F07 020 039 | / | / |